

SELF-DIRECTION PROGRAMS



SUPPORT



EMPOWERMENT



CHOICE

Dwumadi a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu

Dwumadi a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu (PDP) no de nsakraeɛ, adebo ne hokwan a esen biara ma sɛ wɔde mmoa ma ankorankoro. Saa nhyehyee yi ma wɔn a wɔde wɔn ho hye mu ne mmusua nya ahofadie sɛ wɔbesesa wɔn dwumadie na wɔde wɔn adwene asi wɔn anigyeɛ ne wɔn ahiadeɛ so.

Wɔ saa nhwesoo yi mu no, wɔn a wɔde wɔn ho hye mu ne wɔn abusua no kyere na wɔfa adwumayefoo a wɔboa wɔn a wɔpɛ. Ɔmobehwe ankorankoro DDS sikasem nhyehyee so, na wɔne sikasem sohwe adwuma bi aye adwuma de adi akatua ne sika a wɔde tua ho dwuma. Ankorankoro betumi aye eyi denam ɔhwefo, abusua, nnamfo mmoa so, na wobenya wɔn DDSɔsom Ntamgyinafo/Mmoa Dawurubɔfo mmoa.

Ɛwom sɛ saa nhwesoo yi ma wotumi ye nsakraeɛ, tumidi ne ahofadie keɛseɛ deɛ, nanso ɛse sɛ wɔdi DDS akwankyerɛ so. Ankorankoro no gyina ahiade pɔtee a wɔakyerɛ wɔ Ankorankoro Mmoa Nhyehyee (ISP) no mu so na ɛkyere mmoa a wɔde bema.

Dwumadie a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu no de nneɛma atitiriw a edidi so yi ma:

DDS MMOA DAWURUBɔFO

- Ɔne ɔdefoo/abusua ye adwuma bom koraa de siesie mmoa nhyehyeeɛ a ɛbedi ɔdefoo no ahiadeɛ ho dwuma, na wɔaye sikasem nhyehyeeɛ a efa ankorankoro ho. Wei betumi aye mmoa a wɔde bema wɔ adwuma a wɔfa wɔn adwuma mu, adwuma ho nkyerekyeremu a wɔbeyɛ, nsemmissa a wobebisabisa nkurɔfo, ne adwumayefo a wɔbeboa wɔn.
- Ebetumi aboa wɔ intanet so dinkyerɛw ne adansedi krataa nhyehyee a wɔde ma adwumayefo foforo no mu.
- Boa ma ɔmo akyerɛw, hwe so na wɔsan hwe ankorankoro no sikasem nhyehyee mu.
- Boa ma wɔye nsakrae ma wɔtra sikasem nhyehyee no mu senea ɛho hia senea ahiade ahorow a ɛresakra te.

SIKASEM HO NYEHYEE HO ADWUMA

DDS ne Public Partnerships Limited (PPL) ye apam sɛ wɔde saa dwumadie yi bema:

- Ɔhwe adwumayefoo dinkyerɛw a wɔawie, adansedie nkrataa, CORI ne Ɔman Akyigyina Nhwewemu.
- Boa wɔ sikasem nhyehyee ne akontaabu a efa onipa no DDS kyefa ho, na ɔfa adwumawura no sikasem mu aseyede (e.g., akatua, tow, adwumayefo akatua).
- Ɔye akatua ho nhyehyee ne nneɛma ne nnwuma a wɔapene so ho sikatua nso.
- Ɔde sikasem ho amanneebo ma ɔsram biara, ne intanet so kwan a wɔfa so hwe onipa no sikasem nhyehyee mu.

MASSACHUSETTS ADWUMA A ƐHWE NKYEREKYEREMU ADWUMA